

# Ba ka polaseng

Sepedi

kgato

1c



Nompumelelo Vilakazi



Ulwazi  
Lwethu

**Ditlhaka (poeletšo)**

f,d

**Ditlhaka tše diswa**

h,j

**Ba ka polaseng**

**Sepedi**

**kgato: 1C**

ISBN: 978-1-77981-307-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Nompumelelo Vilakazi

Mofetoledi: Vivian Legodi

Moswantšhi: Axolile Onke Siwundla

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023

# Ba ka polaseng



**Nompumelelo Vilakazi**




Hunadi le Seja ba leetong. Ba etela polaseng le malome.

Ba rata go eta le malome.

Ba goroga polaseng.

Ke polase ya morena Hulabela.

Morena Hulabela ke mohumi.






Morena Hulabela a ba amogela.

Seja ya kitimela go morena Hulabela.

Hunadi o rata polase ya morena Hulabela.

Hunadi le Seja ba bona pere. Hunadi o leka  
go ješa pere apola.

Pere e rata dijo.





Seja ya bona kolobe. Kolobe e bapala ka maraga. Seja le yona e rata go bapala ka marageng.



Hunadi le Seja ba batamela kolobe.

Kolobe ya taboga ka lebelo. Hunadi le Seja  
ba fofela ka gare ga maraga.





Malome le morena Hulabela ba ba lebelela.

Hunadi le Seja ba bapala ka meetse.

Go etela polaseng go bose e le ruri.



## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tingyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlanjana

### Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moorii ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele wa serapa sa diphoofole

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweeditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

